



CRNA GORA

OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO HERCEG NOVI

Kt.br 112/20

Herceg Novi, 15. decembar 2020 godine.

Na osnovu čl. 300 i čl. 301 st. 1, tač.1, 2 i 3 Zakonika o krivičnom postupku, državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, Snježana Zejnilagić, nakon pregovaranja o uslovima priznanja krivice sa okrivljenom P. N., od oca G. i majke M. rođene P.,... rođena godine u K... K.-S..., R. F., stalno nastanjena u M, M 21/8-80 i boravištem u L., Sw 1 p2FA, 25 A house, 3 M.. street, državljanka R.F. sa braniocem Dapčević Dimitrijem advokatom iz Budve, uz učešće tumača za ruski jezik Zečević Zagorke iz Herceg Novog, zaključili su dana 15.12. 2020.godine sljedeći,

SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE

Kojim su se državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu Herceg Novi i okrivljena saglasili o sljedećem:

Član 1

Okrivljena P. N., priznaje da je izvršila krivično djelo produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa iz čl.264.st.3. u vezi st.1. u vezi čl.49.st.1. KZCG, stavljenog joj na teret optužnicom Kt.br.112/20 od 08.12.2020. godine, odnosno da je

u periodu od 15. augusta 2015. godine do 15.septembra 2019. godine u H. N, u namjeri da potpuno izbjegne plaćanje poreza na dodatu vrijednost i porez na dohodak fizičkih lica nije prijavila zakonito stečen prihod, na način što, kao prvi suvlasnik nakon prometa stambenih jedinica u objektu 1 koji je kao suinvestitor sa I.M., V. L. i P.S.izgradila na kat.parc. ., suprotno čl. 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl.list RCG 65/01 i Sl.list CG 73/19), nije se prijavila kao PDV obveznik te nakon toga, suprotno čl. 18 Zakona o PDV nakon prodaje stanova nije podnosila PDV prijave, na koji način:

- nakon prodaje stanova I. I., označenih kao na kojima je bila uknjižena sa po kupoprodajnom ugovoru UZZ br.647/ 2015 od 09.07.2015. godine za ukupnu kupoprodajnu cijenu od 250.000,00 €, nije podnijela obaveznu PDV prijavu a što